

Talan-awon sa Umaabot nga Panahon

Leksyon 5

1. Unsa ang duha ka klase sa pagkabanhaw ang gihisgutan ni Jesus?

Juan 5:28, 29 _____

2. Ang duha ka pagkabanhaw nabahin sa pila ka mga tuig?

Pinadayag 20:4-6 _____

3. Unsa ang duha ka mga pulong nga naghulagway kanila nga may bahin sa unang pagkabanhaw?

Pinadayag 20:6 _____

4. Ang nabilin sa mga patay dili mabanhaw hangtud kanus-a?

Pinadayag 20:5 _____

5. Ang pagkabanhaw sa mga balaan mahitabo sa panahon sa unsa nga dakung panghitabo?

1 Tesalonica 4:15-17 _____

“Mangapukan ug mangawala sila sa imong presencia.” Salmo 9:3

6. Ang mga nangabanhaw ug buhi nga mga matarung dayon pagasakgawon aron sa pagsugat sa Dios asa?

1 Tesalonica 4:17 _____

Si Jesus mubalik sa pagkuha sa mga matarung ngadto sa dapit nga Iyang giandam alang kanila didto sa langit. (Tanawa Leksyon 4)

7. Sa pagbalik ni Jesus, unsa ang Iyang pagabuhaton sa mga dautan?

2 Tesalonica 2:8 _____

8. Giunsa paghulagway sa Pinadayag mahitungod sa mahitabo kanila nga wala maluwas sa pagbalik ni Jesus?

Pinadayag 19:21 _____

“Ania karon, ang yuta himoon nga walay sulod ni Jehova, ug himoon kini nga kamingawan, ug balit-aron kini, ug pagatibulaagon ang mga pumoluyo niini.. Ang yuta pagahimoon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud; kay si Jehova maoy nagsulti niining pulonga... Ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog, ug magatabyog ngadto-nganhi sama sa usa ka duyan; ug ang iyang kalapasan magabug-at sa ibabaw niini, ug mahulog kini, ug dili na mobakod pag-usab.” Isaias 24:1, 3, 20

9. Si Jeremias nakakita sa makalulooy nga kahintang sa yuta human niana nga panahon. Giunsa kini paghulagway sama sa wala pa nabuhat ang tawo?

Jeremias 4:23 _____

10. Aduna bay mahibilin dinhi sa yuta?

Jeremias 4:25 _____

“Ug ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlaw molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta; sila dili pagahilakan, ni pagahipuson, ni igalubong; sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta.” Jeremias 25:33

11. Unsa man ang mahitabo sa tanang dagkung cyudad?

Jeremias 4:26 _____

“Kay mao kini ang giingon ni Jehova: Ang tibook nga yuta mahimong biniyaan; ugaling dili ko tibawason kini.” Jeremias 4:27

12. Sa dihang ang mga matarung maabot sa langit unsa ang buluhaton ang ihatag kanila?

Pinadayag 20:6 _____

Bersikulo 4 nag-ingon, “gitugyanan sa pagpanghukom”

13. Unsa ang pagalangkuban niini nga buluhaton?

1 Corinto 6:2, 3 _____

14. Unsa ka dugay si Satanas pagagapuson?

Pinadayag 20:1, 2 _____

15. Siya pagagapuson gikan sa pagbuhat sa unsa?

Pinadayag 20:3 _____

16. Unsaon man siya paggapus sa Dios gikan sa pagbuhat ug unsa?

17. Asa man si Satanas sa panahon sa usa ka libo ka tuig?

Pinadayag 20:3 _____

Ang Gryego nga pulong nga gigamit dinhi mao ang abussos, usa ka pulong nga gigamit sa Gryego sa bersikulo sa Genesis 1:2 aron sa paghulagway sa kahimtang sa yuta sa wala pa buhata ang tawo.

18. And Dios ba sa katapusan maga bag-o sa yuta?

Isaias 65:17 _____

19. Sa iyang panan-awon, unsa man ang namatikdan ni Juan mahitungod sa bag-ong yuta?

Pinadayag 21:1 _____

20. Unsa man dayon ang iyang nakita nga mikanaug gikan sa Dios taliwala sa langit?

Pinadayag 21:2 _____

“Ug diha sa Espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka daku ug hataas nga bukid, ug iyang gipakita kanako ang balaang siyudad nga Jerusalem nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios.” Pinadayag 21:10

21. Unsa man ang pagabuhaton ni Satanas kanila nga makaapil sa ikaduhang pagkabanhaw?

Pinadayag 20:7, 8 _____

22. Sa unsa man nga katuyuan nga ang mga dautan mabanhaw?

Pinadayag 20:13 _____

23. Unsa man dayon ang masulti sa dila sa matag usa?

Filipos 2:10, 11 _____

24. Apan ang ilang pag-angkon ulahi na; kay unsa man dayon ang mahitabo kanila?

Pinadayag 20:15 _____

“..dihay kalayo nga mikunsad gikan salangit ug milamoy kanila” Pinadayag 20:9

25. Unsa man ang gitawag sa Bibliya mahitungod niini nga kasinatian?

Pinadayag 20:14 _____

“..ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini.” 2 Pedro 3:10

26. Unsa man dayon ang atong pagalantawon sa unahan?

2 Pedro 3:13 _____

27. Kinsa man ang makapanonod sa yuta nga nabag-o?

Salmo 37:11 _____

28. Kanus-a man sila makapanonod niini?

Salmo 37:34 _____

29. Unsa man ang mahanaw na?

Pinadayag 21:4, 5 _____

“Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakung tingog nga nag-ingon; “Tan-awa, ang puloyanan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios.” Pindayag 21:3

“Sila magasud-ong sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang.” Pinadayag 22: 4

30. Unsa man ang pagabuhaton sa mga linuwas sa bag-ong yuta?

Isaias 65: 21, 22 _____

31. Unsa ka linaw ang bag-ong kalibutan?

Isaias 65: 25 (katapusang linya) _____

32. Ang sala ba mahanaw na sa dayon?

Nahum 1:9 _____

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios....

o Ako nakasabot nga ang mga matarung maka adto sa langit sulod sa 1000 ka tuig. Dayon sila makapanonod sa yuta nga bag-o.

o Ako naghandum nga mudawat sa puluy-anan diin giandam ni Jesus alang kanako.

Dugang komentaryo: _____

Pangalan: _____

Sunod nga leksyon: Talan-awon sa Umaabot nga Panahon